

O ka bula jwang hape lenaneo la hao

Ho boning ke tshwanetse ho hlopisa?

Mmuso o rata o tshietsa mananeo a ECD ho bula hape ka tsela e tshireletsehileng. Ka hoo o tla hloka hore o nke mehato e khethehileng eo e tla thusang ho theosa kotsi ea ho tshoasoa ha Coronavirus. Mmuso o ntshitse leqephe la boiteko, Ditshebetso tsa ho thloaeleha, le taelo e khethehileng ea mehato e ka nkuang.

Ke eng mehato ea ho bula hape?

- 1 Itokise o be le dithlokahalo ho ea ka leqephe la boiteko.
- 2 Tlatsa o tsamaise leqephe la boiteko.
- 3 Qeta ho koetliswa ha SmartStart.
- 4 Romela lengolo ho batswadi le bahlo omedi ba bana.
- 5 Sayina phatlalatso ea ho latela.
- 6 Bula lenaneo la hao.

Mohato oa pele: Fithlela dithloko tsa leqephe la boiteko

- Bala dithloko ho karolo 4.2 ea leqephe la boitekolo.
- Sheba hore ke dithlokahalo tse feng tseo o hlokanang ho di etsa le hore o hloka thliso leseding kae, le tshietso moo kae.
- Hlopisa o etse dithloko.
- Ikopanye le Club Coach ha o hloka thuso.

SmartStart e tla ho neha:

- * Sephotholoana sa tshietso se nang le dibatli, sesepe le tsa ho hlwekisa.
- * Ditokomane tseo ho lebisang ho tsona moo karolong ea 4.1 leqepheng la boitekolo (Le fumane ho marang rang a rona).

Mohato oa bobedi: Tlatsa o romele leqephe la bo itekolo

- Ha di karabo tsa hao di dummellana le dithlokahalo tse ho 4.2 ea leqephe la boiteko, tlatsa leqephe. Ha di karabo tsa hao e le tshee ho tse ding tsa dithlokahalo, khutlela morao ho mohato oa pele.
- Ha ho hloka kopa Coach ho re o fumane thuso.
- Eetsa qeto ea hore o batla ho tlatsa leqephe la boiteko pampiring kapa inthaneteng.
- Tlatsa karolo ea pele, ea bobedi, ea boraro le ea bonne ea leqephe, karolo ea bohloko ke maikhethelo.
- Sebedisa tataiso ea SmartStart ho bona hore o hlopisa jwang lenaani la bana le dumelletsoeng.
- Sayina leqephe o le tsamaise ka moea oa marang rang kapo o game ka setshwantso ho Coach oa hao hire a le fetesetse ho ba DSD.

SmartStart coach o tla nehela ka tse latelang:

- * Leqephe la bo itekolo.
- * Ditsebisano le ditataiso tsa thloaelo le tshebetso (Phekolo, ho bona matsoao, phaphang hare ho batho, le ho hlapa matsoho).

Mohato wabo raro: Qeta ho kwetliswa oa SmartStart oa ho bula

- Bala lethathamo la kakaretso la SmartStart la di tsebetso tsa thloaelo o le utlwisise.
- Tlatsa leqephe la SmartStart la kwetliso ea ho tseba ho etsa lenaneo la hao ka polokeho. (Kwetliso e tla etsahala inthaneteng ka thuso ea Coach.)

SmartStart e tla hofa:

- * Ho kwetliswa oa inthaneteng (ha o sebedise data ho marang rang a SmartStart). O tla hloka hoba le smart-phone ho etsa seena. Ha o hloka thuso kopa Coach a ho etsetse monyetla.

Mohato oa bonne: Romella lengolo le tshwanang ho batswadi le bahlokomedi ba bana.

- Ngola letsatsi la ho bula le di nomoro tsa mohala moo lengolong le tshwanang o nehe motswadi hoba mohlokomedi ka mong moo lenaneong la hao.
- Bokella dipampitsana moo mafellong a mangolo ho tswa ho batswadi.

Coach oa SmartStart o tla hofa:

- * Lengolo la tsebiso le tshwanang la ho bula hape ho le rumela ho batswadi.

Mohato oa bo hlanu: Sayina phatlalato ea ho latela

- Sayina o ngole letsatsi la phatlalatso ea ho latela, o bontse ka lona moo pele ha lemati le kenang ho lenaneo la hao.

SmartStart se tla hofa:

- * Setlankana sa pampitsana ea phatlalatso ho tsoa mmusong.

Mohato oa bo tshilela: Bula hape lenaneo la hao la ECD

- Etsa tseba tse hlanuy tse latelang letsatsi pele bula lenaneo la hao:
 - Hlwekisa ha holo sebaka sa hao kaofela;
 - Hlopisa sebaka sa ho hlapa matsoho (sesepa le meetsi a tsamaeang);
 - Bontsa ka tsebiso ea thliso leseding le tsamaiso ea mosebetsing moo leboteng;
 - Hlopisa sebaka sa phekolo le tsamaiso ea mokoloko, hape le sebontsi.

SmartStart Coach o tla hofa:

- * Sebontsi le tsebiso ea thliso leseding.
- * Mohlala oa tsamaiso ea mosebetsing.

Jwale o mothathing oa ho ka bula hape. Mahlohonolo ho wena!

